

793.

Na osnovu člana 43 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 100/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

UREDBA

O MJERAMA KOJE SADRŽI PLAN MJERA KOJIM SE OBEZBJEĐUJE BEZBJEDNOST JAVNE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE I KORIŠTENJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA U VANREDNIM SITUACIJAMA

("Službeni list Crne Gore", br. 042/26 od 25.03.2026)

Član 1

Ovom uredbom propisuju se mjere koje treba da sadrži plan mjera kojim se obezbjeđuje bezbjednost javne elektronske komunikacione mreže i omogućava korišćenje elektronskih komunikacionih usluga u slučajevima većeg ispada mreže, ratnog i vanrednog stanja, vanrednih događaja, elementarnih nepogoda, kao i drugih vanrednih situacija (u daljem tekstu: plan mjera).

Član 2

Vanrednom situacijom, iz člana 1 ove uredbe, smatra se stanje izazvano vanrednim okolnostima, prirodnim ili ljudskim faktorom, čime je prouzrokovana neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi, imovinu građana ili je značajno ugrožena životna sredina ili kulturno-istorijsko naslijeđe na određenom području.

Član 3

Plan mjera obavezno sadrži mjere kojima se obezbjeđuje:

- 1) korišćenje javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga za obavještanje javnosti, za vrijeme vanrednih situacija;
- 2) poboljšanje pouzdanosti javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga (rezervno napajanje, zalihe rezervne opreme, redundantnost određenih sistema u mreži, odgovarajuća zaštita opreme, bezbjednost informacija i sl.) sa utvrđenim rokovima, timovima i kontaktima lica odgovornih za njihovo izvršenje;
- 3) stalan i nesmetan pristup brojevima hitnih službi, u skladu sa zakonom, kao i brojevima svih subjekata koji, u skladu sa zakonom, odlukama i naredbama Vlade djeluju u vanrednim situacijama;
- 4) stalna i nesmetana funkcionalnost svih servisa prema Operativno komunikacionim centrima 112 (u daljem tekstu: OKC-a 112);
- 5) procedura obavještanja OKC-a 112 o ispadima sistema fiksne i mobilne mreže, sa definisanim rokovima za otklanjanje kvarova, formatom izvještaja i kontakt tačkama za komunikaciju sa operatorima;
- 6) primjena u slučaju različitih tipova ispada sistema ili djelova sistema, uključujući i mogućnost izmještanja pojedinih djelova sistema, sa kontaktima lica odgovornih za njihovo izvršenje;
- 7) neprekidnost rada sistema i upravljanje javnom elektronskom komunikacionom mrežom u vanrednim situacijama sa preciznim planom realizacije i kontaktima lica odgovornih za njihovo izvršenje;
- 8) saradnja sa drugim operatorima sa ciljem pružanja usluga u vanrednim situacijama, sa kontaktima lica odgovornih za njihovo izvršenje;
- 9) zajedničko korišćenje kapaciteta i usluga, kao i koordiniranje aktivnosti sa drugim operatorima, sa ciljem obezbjeđivanja prioritarnih usluga i usluga prioritarnim korisničkim grupama, ljudskih i materijalnih resursa, kao i koordinaciju u upravljanju saobraćajem u slučajevima zagušenja u mreži;
- 10) u okviru zajedničkog sistema digitalnog radio-komunikacionog sistema TETRA, za međusobnu komunikaciju svih učesnika koji djeluju u vanrednim situacijama (sistemu zaštite i spašavanja), najmanje jedan sem idupleksni i tri simpleksna kanala;
- 11) nesmetana komunikacija u cilju realizacije planiranih aktivnosti, u skladu sa standardima i normama za sprovođenje plana mjera.

U mjere iz stava 1 ovog člana, obavezno se uključuju i procedure za upravljanje rizicima, bezbjednost informacija, bezbjednosni zahtjevi za osoblje, bezbjednost infrastrukture, sistema i prostora, upravljanje operativnim procedurama, upravljanje bezbjednosnim incidentima, upravljanje kontinuitetom poslovanja, nadzor i testiranje bezbjednosti.

Mjerama iz stava 1 ovog člana, operatori elektronskih komunikacija treba da obezbijede neprekidno pružanje javnih elektronskih komunikacionih usluga putem komunikacionih mreža i stepen bezbjednosti. kao odgovor na prijete i bezbjednosne incidente, radi ublažavanja njihovog uticaja na rad javne komunikacione mreže, mrežno povezivanje i javne komunikacione usluge.

Standardi i norme za sprovođenje mjera iz st. 1, 2 i 3 ovog člana dati su u Prilogu, koji je sastavni dio ove uredbe.

Član 4

Operator usluga fiksne telefonije, za vrijeme vanrednih situacija, treba da obezbijedi:

- 1) informaciono-komunikacionu infrastrukturu, kao i stalnu i nesmetanu komunikaciju i servise do OKC-a 112, pri čemu je za glavnu vrstu konekcije dužan da obezbijedi optički spojni put, a za rezervnu vrstu konekcije radio-relejne (mikro-talasne) linkove;
- 2) informaciono-komunikacionu infrastrukturu, kao i stalnu i nesmetanu komunikaciju do Operativnog centra Generalštaba Vojske Crne Gore (u daljem tekstu: OC GŠ VCG), pri čemu je za glavnu vrstu konekcije dužan da obezbijedi optički spojni put, a za rezervnu vrstu konekcije radio-relejne (mikro talasne) linkove;
- 3) informaciono-komunikacionu infrastrukturu, kao i stalnu i nesmetanu komunikaciju do državnog organa nadležnog za nacionalnu bezbjednost, pri čemu je za glavnu vrstu konekcije dužan da obezbijedi optički spojni put, a za rezervnu vrstu konekcije radio-relejne (mikro-talasne) linkove;
- 4) stalan i nesmetan informaciono-komunikacioni servis između koordinacionog tima za upravljanje u vanrednim situacijama, OKC-a 112, operativnim komunikacionim centrom Uprave policije (u daljem tekstu OKC UP), OC GŠ VCG, državnim organom nadležnim za nacionalnu bezbjednost, CIRT timovima (Computer Incident Response Team) i drugim subjektima uključenim u razrješavanje vanrednih situacija, kao i dovoljan broj priključaka fiksne telefonije, u zavisnosti od vanredne situacije, a u skladu sa odlukom nadležnog tijela za upravljanje u vanrednim situacijama;
- 5) stalan i nesmetan pristup internetu svim subjektima koji djeluju u vanrednim situacijama.

Član 5

Operator usluga mobilne telefonije, za vrijeme vanrednih situacija, treba da obezbijedi:

- 1) informaciono-komunikacionu infrastrukturu, kao i stalnu i nesmetanu komunikaciju i servise do OKC-a 112;
- 2) informaciono-komunikacionu infrastrukturu, kao i stalnu i nesmetanu komunikaciju do OC GŠ VCG;
- 3) informaciono-komunikacionu infrastrukturu, kao i stalnu i nesmetanu komunikaciju do državnog organa nadležnog za nacionalnu bezbjednost;
- 4) stalan i nesmetan informaciono-komunikacioni servis između koordinacionog tima za upravljanje u vanrednim situacijama, OKC-112, OKC UP, OC GŠ VCG, državnog organa nadležnog za nacionalnu bezbjednost, CIRT timovima i drugim subjektima koji djeluju u vanrednim situacijama, kao i dovoljan broj mobilnih telefona i SIM kartica, u zavisnosti od nastale situacije, a u skladu sa odlukom nadležnog tijela za upravljanje u vanrednim situacijama;
- 5) stalan i nesmetan pristup internetu svim institucijama koje djeluju u vanrednim situacijama.

Član 6

Operatori zajedničkog digitalnog radio-komunikacionog sistema TETRA, za vrijeme vanrednih situacija, treba da obezbijede prioritetnu komunikaciju za institucije koje djeluju u vanrednim situacijama.

Član 7

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o sadržini Plana mjera za obezbjedjenje integriteta javnih elektronskih komunikacionih mreža i korišćenje elektronskih komunikacionih usluga u vanrednim situacijama ("Službeni list CG", broj 50/14).

Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 11-011/26-693

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

mr Milojko Spajić, s.r.

PRILOG

STANDARDI I NORME ZA SPROVOĐENJE PLANA MJERA	
Minimalne mjere bezbjednosti	Referentne norme
Procedure za upravljanje rizicima	MEST ISO/IEC 31000 MEST ISO/IEC 27001/2 MEST ISO/IEC27005
Bezbjednosni zahtjevi za osoblje	MEST ISO/IEC 27001/2 MEST ISO/IEC 27011
Bezbjednost infrastrukture, sistema i prostora	MEST ISO/IEC 27001/2 MEST ISO/IEC 27011
Upravljanje operativnim procedurama	MEST ISO/IEC 27001/2 MEST ISO/IEC 27011
Upravljanje bezbjednosnim incidentima	MEST ISO/IEC 27001/2 MEST ISO/IEC 27011
Upravljanje kontinuitetom poslovanja	MEST ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27031 MEST ISO/IEC 27011
Nadzor i testiranje bezbjednosti	MEST ISO/IEC 27001/2 MEST ISO/IEC 27011
Način komunikacije	ISO 22320